



CRNA GORA  
OPŠTINA BUDVA  
Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj

Trg Sunca br. 3, 85310 Budva, Crna Gora, tel: +382 33 451 287, e-mail: urbanizam.bd@budva.me

Broj: 06-332/24-382/2  
Budva, 02.09.2024. godine

Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj opštine Budva, rješavajući po zahtjevu Sekretarijata za investicije iz Budve na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23), Uredbe o izmjeni Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine ("Službeni list CG" br. 12/24 i 73/24), Pravilnika o obrascu za izdavanje urbanističko tehničkih uslova ("Službeni list CG" br. 70/17), Prostornog plana posebne namjene za obalno područje („Službeni list CG“ br. 56/18) i LSL Blizikuće ("Službeni list CG"-opštinski propisi br. 23/14 i 21/14), evidentiranog u Centralnom registru planske dokumentacije, izdaje:

**URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE**  
za izradu tehničke dokumentacije za  
**izgradnju saobraćajnice "J" sa pratećim instalacijama**

**1. LOKACIJA:**

Trasu saobraćajnice "J" čini katastarska parcela 2201/3, i djelovi katastarskih parcela: 2197, 2198, 2199, 2200/1, 2203/1, 2203/2, 2204, 2205, 2207, 2215, 2222 i 2223 KO Tudorovići.

Tačni podaci o katastarskim parcelama koje čine predmetnu urbanističku parcelu utvrdiće se kroz izradu Elaborat parcelacije po planskom dokumentu. Elaborat izrađuje ovlašćena geodetska organizacija i mora biti ovjeren od strane Uprave za nekretnine – PJ Budva.

**2. POSTOJEĆE STANJE**

Izgradnja kolske saobraćajnice predviđa se preko katastarskih parcela koje su u vlasništvu više pravnih i fizičkih lica. Potrebno je regulisati imovinsko pravne odnose svih vlasnika katastarskih parcela.

**3. PLANIRANA NAMJENA**

**Kolska saobraćajnica sa pratećim instalacijama**

**4. PARCELACIJA, REGULACIJE I NIVELACIJA SAOBRAĆAJNICE**

Širina saobraćajnice, koordinate tjemena i ostali elementi horizontalnih krivina date su u grafičkom prilogu.

Širine kolovoza novoplaniranih i postojećih saobraćajnica su različite. Nagib niveleta i prelomni istih dati su u grafičkom prilogu.

Nivelaciono, novoplanirane saobraćajnice su uklopljene u mjestima ukrštanja sa već postojećim saobraćajnicama, dok su na preostalim djelovima određene na osnovu topografije terena i planiranih objekata. Saobraćajne površine odvodnjavati slobodnim padom ili preko slivnika povezanih u sistem kišne kanalizacije.

Za DUP Blizikuće saobraćajna infrastruktura rješavana je na osnovu postojeće planske dokumentacije: Generalnog urbanističkog plana priobalnog pojasa opštine Budva, Sektor: Kamenovo-Buljarica Mreže postojećih saobraćajnica, Zakona o putevima ("Službeni list RCG", br. 42/04), i PPOB izmjene i dopune (Sl. list CG 11/09). Pravilnika, normativa i standarda koji regulišu predmetnu oblast.

-Saobraćajnica "J" je kolsko-pješačkog karaktera njena širina je  $b=5.00m$ . Maximalni nagib ove saobraćajnice je  $i_n=18.00\%$ . Saobraćajno je povezana sa saobraćajnicama A, I, K i L.

Saobraćajnica "A" je sabirnog karaktera i njena širina je  $b=2 \times 2.50m=5.00m$  sa jednim trotoarom, gdje je širina 1.50m. Maximalni nagib niveleta je  $i=18\%$  i ne prelazi 100m dužine.

-Saobraćajnica "I" je kolsko-pješačkog karaktera njena širina je  $b=3.00m$ . Maximalni nagib ove saobraćajnice je  $i_n=18.00\%$ . Saobraćajno je povezana sa saobraćajnicama A i J. Na kraju ove saobraćajnice postoji okretnica za kamionski saobraćaj.

-Saobraćajnica "K" je kolsko-pješačkog karaktera njena širina je  $b=3.00m$ . Maximalni nagib ove saobraćajnice je  $i_n=5.00\%$ . Saobraćajno je povezana sa saobraćajnicom J. Okretnica za kamionski saobraćaj formiraće se na parcelama.

-Saobraćajnica "L" je kolsko-pješačkog karaktera njena širina je  $b=5.00m$ . Maximalni nagib ove saobraćajnice je  $i_n=18.00\%$ . Saobraćajno je povezana sa saobraćajnicama J i N. Na početku ove saobraćajnice postoji okretnica za kamionski saobraćaj. (tekstualni dio LSL-a, strana 45)

Na saobraćajnicama u naselju zanemarljivi su vozno-dinamički efekti a primaran zahtjev je da se obezbjedi prohodnost vozila uz minimalno zauzimanje prostora. Osovine saobraćajnica sastoje se iz pravaca i kružnih krivina. Radijusi krivina samo izuzetno su manji od  $R_h = 25.0m$  da bi se izbjegla upotreba posebnog oblikovanja istih.

U raskrscinama su korišćene krivine manjih radijusa (pravilno je koristiti trocentrične krivine).

Širine saobraćajnica i trotoara date su u prilogima: Poprečni profili i Plan nivelacije.

U grafičkom prilogu – saobraćaj određene su i tabelarno prikazane sve koordinate tjemena i ostale elemente horizontalnih krivina. U uzdužnim profilima su dati vertikalne sa potrebnim elementima.

**Širine** svih saobraćajnica date su u pravcima i krivinama radijusa manjih od  $R_h = 200m$ . U krivinama radijusa između 25 i 200m proširenje izvršiti prema propisima a u krivinama radijusa manjih od 25m proširenja treba izvršiti koristeći krivu tragova.

I za oblikovanje spoljašnjih ivica kolovoza u raskrscinama potrebno je koristiti krivu tragova, odnosno zamjenjujuću trocentričnu krivinu. (tekstualni dio LSL-a, strana 46)

Obzirom da su Blizikuće locirane na dobrom mjestu nagibi niveleta su u dozvoljenim granicama. Kod novoprojektovanih saobraćajnica gdje ima ograničavajućih uslova za vođenje trase nagibi niveleta su u dozvoljenim granicama.

Poprečni nagibi kolovoza kreću se u granicama od  $i_p = 2.0 - 4.0\%$ , a prelaz sa jednog poprečnog nagiba na drugi ostvaruje se vitoperenjem kolovoza oko osovine saobraćajnice. Nagibi trotoara su usmjereni ka kolovozu i iznose  $i_p = 1.50\%$ .

U grafičkom prilogu – saobraćaj prikazani su svi nagibi niveleta i prelomi istih za sve saobraćajnice.

Niveleta je prilagođena terenu ali će se na pojedinim lokacijama javiti potreba za izgradnjom potpornih zidova koje treba graditi kao gravitacione u betonu sa obaveznom korišćenjem lokalnog materijala.

Sve kosine usjeka i nasipa potrebno je ozeleniti zelenilom kako bi se što manje narušio prirodni ambijent na mjestu izgradnje saobraćajnica. (tekstualni dio LSL-a, strana 46)

## 5. KONSTRUKCIJA

Sve saobraćajne površine riješavati sa fleksibilnom kolovoznom konstrukcijom od asfalt betona. Kolovoznu konstrukciju dimenzionisati prema saobraćajnom opterećenju i geološkim karakteristikama tla. Pješačke staze, trotoare i parkinge treba graditi od materijala otpornih na soli i kisjele kiše. Trotoare obavezno dimenzionisati za težak saobraćaj, jer ih uništavaju dvoosovinska vozila za snadbijevanje i kamioni koji opslužuju gradilišta.

## 6. POTREBA IZRADE GEOLOŠKIH PODLOGA, POTREBA VRŠENJA GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA, PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA

Prije izrade tehničke dokumentacije investitor je obavezan da u skladu sa Članom 5. Zakona o geološkim istraživanjima ("Službeni list RCG" broj 28/93, 27/94, 42/94 i 26/07 i "Službeni list CG" broj 28/11) izraditi **Revidovani Projekat osnovnih geoloških istraživanja tla** za predmetnu lokaciju, u cilju utvrđivanja osnovnih geoloških uslova za projektovanje investicionih objekata. Geološka istraživanja, izradu projekta geoloških istraživanja i reviziju vrše privredna društva, odnosno druga pravna lica koja imaju licencu.

Za objekte veće od 1000m<sup>2</sup> ili sa 4 i više nadzemnih etaža, shodno članu 7. Zakona o geološkim istraživanjima ("Službeni list RCG" broj 28/93, 27/94, 42/94 i 26/07 i "Službeni list CG" broj 28/11) izraditi **Revidovani Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Revidovani Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja**, kojima se detaljno određuju inženjersko-geološke, hidro-geološke i geomehaničke karakteristike temeljnog tla, geotehničke i seizmološke karakteristike terena i prikaz i ocjenu rezultata istraživanja sa obradom dobijenih podataka i zaključkom o uslovima i načinu fundiranja objekta na prostoru koji je istraživan.

Pri projektovanju objekata preporučuje se korišćenje propisa EUROCODES, naročito EUROCODE 8 - Projektni propis za zemljotresnu otpornost konstrukcija. Takođe se preporučuje zadržavanje postojećeg drveća i druge vegetacije na građevinskim parcelama, gdje god je to moguće, jer povoljno utiče na očuvanje stabilnosti terena. Saobraćaj na djelu terena sa nagibom većim od 20%, prilagoditi teren uz što je moguće više poštovanja izohipsi. Prilikom projektovanja komunalne infrastrukturne mreže, na terenu sa nagibom većim od 20%, zbog visokog seizmičkog rizika zahtjeva: gravitaciono snadbijevanje i odvođenje vodovodnih i kanalizacionih mreža, upotreba fleksibilnih veza koje mogu da izdrže deformaciju tlu a postavljanje glavnih vodova komunalne infrastrukturne mreže izbjegavati nasut i nestabilan teren.

## 7. USLOVI ZA IZGRADNJU PODZOIDA

Svaki podzid viši od 1m mora imati statički proračun sa dokazom obezbeđenja na prevrtanje. Konstruktivni, statički dio podzida izgraditi od armiranog betona, a vidljive djelove obložiti kamenom. Obavezno koristiti istu vrst kamena, slog i način zidanja kako je to rađeno kod postojećih objekata odnosno podzida. Na podzidama predvidjeti dovoljan broj otvora za drenažu i ocjeđivanje voda iz terena obuhvaćenog podzidom.

## 8. ZAVRŠNA OBRADA SAOBRAĆAJNICE

Sve saobraćajne površine rešavati sa fleksibilnom kolovoznom konstrukcijom sa završnim habajućim slojem od asfalt betona. Saobraćajne površine su ovičene betonskim ivičnjacima tipa 18/24. Ovo nije obavezujuće za najniži rang saobraćajnica – pristupne saobraćajnice. Na djelu parking površina kojim se prilazi sa kolovoza ovičenje se izvodi ivičnjacima istog tipa u oborenem položaju.

## 9. SIGNALIZACIJA I PRATEĆI MOBILIJAR

Pored propisane horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije, neophodno je postaviti potpuni sistem obavještanja i informisanja vozača o položaju parking prostora, turističkih lokaliteta, načinu prilaza njima i režimima saobraćaja u naselju. Na pogodnim mjestima postaviti reklamne panoe, informacione table, korpe za otpatke i klupe.

## 10. BIKIKLISTIČKI SAOBRAĆAJ

Za biciklistički saobraćaj planom nisu predviđene posebne saobraćajne površine. Preporučujemo da se, gdje god je to moguće, uključi i saobraćaj ove kategorije vozila u okviru ulica i prilaza kroz naselja.

## 11. STACIONARNI SAOBRAĆAJ

Područje Lokalna studija lokacije "Blizikuće" namijenjeno je izgradnji turističkih objekata sa odgovarajućim poslovnim sadržajima kao i individualne kuće za stanovanje lokalnog stanovništva. Parkiranje u granicama LSL „Blizikuće“ riješavano je u funkciji planiranih namjena.

Preporuka GUP-a su da zadovoljenje potreba za parkiranje vozila rješava na svojoj urbanističkoj parceli u podzemnim etažama objekta ili na slobodnoj površini parcele, što je osnovni polaz za planirano stanje. UP-om je predviđeno da svaki objekat koji treba da se gradi mora da zadovolji svoje potrebe za stacioniranjem vozila na urbanističkoj parceli na kojoj se objekat gradi u dvorištima objekata i/ili u garažama u objektima (u suterenskom i/ili podrumskom dijelu) po normativima iz iz Pravilnika o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, (Sl. list CG br. 24/10). Ne dozvoljava se prenamjena garaža i prostora za parkiranje u stambene, turističke ili druge namjene (npr. prodavnice, auto – radionice i sl.). Uslov za izgradnju objekta je obezbjeđivanje potrebnog broja parking mjesta. Tačan broj potrebnih parking mjesta za svaki objekat (urbanističku parcelu) biće određen nakon dostavljanja projektne dokumentacije, a uz poštovanje već navedenih normative GUP-a. Planirane kapacitete za parkiranje projektovati na bazi sledećih normativa:

Funkcija	Broj vozila
STAMBENA IZGRADNJA	1 PM za 1stan
APARTMANI	4 PM za 5 apartmana
HOTELI I TURISTIČKA NASELJA (u kompleksima)	1 PM za na 6 ležajeva tj. na 3 sobe
POSLOVNI HOTELI (U GRADU)	1 PM na 4 ležaja
ADMINISTRATIVNO - POSLOVNI OBJEKAT	1 PM na 100 m2 bruto površine
UGOSTITELJSKI OBJEKTI	1 PM na 4 stolice
TRGOVISNKI SADRŽAJI	1 PM na 50 m2 bruto površine

Kod formiranja otvorenih parking prostora koristiti sistem upravnog (izuzetno kosog) parkiranja, tako da veličina jednog parking mjesta bude 2.50(2.30)x5.0m. Obrada otvorenih parkinga treba da je takva da omogući maksimalno ozeljenjavanje. Koristiti po mogućnosti zastor od prefabrikovanih elemenata (beton-trava), a ako ima mogućnosti poželjno je u sklopu parkinga obezbijediti prostor za visoko zelenilo, kontejnere i osvetljenje. Ukoliko se u nekom objektu ili na lokaciji planira garaža obavezno iskoristiti nagibe i denivelaciju terena kao povoljnost. Garaže raditi u suterenskoj i/ili podrumskoj etaži imogu biti jednoetažne ili višeetažne(podzemne). Garaže se mogu izvesti kao klasične ili mehaničke. Ukoliko se gradi klasična garaža rampa za ulaz u garažu mora početi od definisane građevinske linije. Rampe za ulazak u garaže ispod objekata projektovati sa podužnim nagibom za otkrivene max. 12% a za pokrivene max. 15%. Širina prave rampe po voznoj traci min. 2.75m, širina rampe u krivini po voznoj traci min. 3,70m, slobodna visina garaže min. 2.30m, dimenzija parking mjesta min5.0mx2.5m, a širina prolaza min5.5m. Prilikom projektovanja i izgradnje garaže pridržavati se pravilnika o tehničkim zahtjevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija.

## **12. PJEŠAČKI SAOBRAĆAJ**

Pješački saobraćaj će se odvijati trotoarima koji su ulicama predviđeni sa jedne strane kolovoza. Pristupne ulice II reda su kolsko-pješačke i u njima su pješaci i motorni saobraćaj na istoj kolovoznoj traci. Sve postojeće pješačke komunikacije su zadržane u funkciji a formirana je posebna pješačka staza u zoni ulica koja se uključuje u projektovane saobraćajnice. Za pješačka kretanja uz saobraćajnice obavezno treba planirati izgradnju trotoara gdje god za to ima uslova. Pješačke staze i trotoare treba graditi od montažnih elemenata otporne na soli i kiselim kišama.

## **13. ZELENILU U OKVIRU SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA**

Drvorede izvoditi na osnovu odgovarajuće projektne dokumentacije. U drvoredima predvidjeti sadnju vrsta drveća koje ne dostiže velike dimenzije ni u visinskom smislu ni po debljini stabla, a imaju gustu krošnju i relativno brzo rastu. Koristiti vrste drveća koje su otporne na izduvne gasove, na povećan procenat vlažnosti vazduha u kišnom periodu i na osunčanost i ekstremno visoke temperature leti. Drveće u drvoredima na većim popločanim pešačkim površinama, gdje to prostorne mogućnosti i instalacije dozvoljavaju, saditi u kvadratnim rondelama veličine 1,2 x 1,2m ili u kružnim prečnika 1,2m.

Po izvršenoj sadnji rondele pokriti metalnim rešetkama čija gornja površina treba da bude u istom nivou kao i popločana pešačka površina. Drvorede planirati tako da ne ugrožavaju okolne instalacije.

## **14. JAVNI MASOVNI PREVOZ PUTNIKA**

Javni gradski prevoz nije planiran u ovoj zoni.

## **15. PRATEĆA INFRASTRUKTURA**

Detaljnim planom u trasi predmetne kolske saobraćajnice planirana je izgradnja vodovodnih instalacija i fekalne kanalizacije, u skladu sa grafičkim prilogom i tehničkim uslovima Vodovoda i kanalizacije

## **16. TEHNIČKI USLOVI ZA HIDROTEHNIČKU INFRASTRUKTURU**

Područje obuhvaćeno LSL „Blizikuće“ se prostire na 20.12 ha, na padini koja se nalazi uz magistralni put Budva – Bar, od kote 106m<sup>nv</sup> do kote 200m<sup>nv</sup>. Planirani maksimalni kapacitet naselja je 992 stanovnika. Predviđeno je i oko 1500m<sup>3</sup> rezervoarskog prostora.

U okviru ovog dijela Studije lokacije razmatran je razvoj svih hidrotehničkih sistema: vodovodnog sistema, kanalizacionog sistema i sistema za odvođenje kišnih voda. Pri obradi ove LSL korišćena je sljedeća raspoloživa planska i projektna dokumentacija:

Prostorni plan Opštine Budva, 2007, Cost-benefit analiza varijantnih rješenja dugoročnog vodosnabdijevanja Crnogorskog primorja, Ekonomski fakultet Podgorica i ITSC Montenegro Budva, 2005. ;

Master plan odvođenja otpadnih voda Crnogorskog primorja, DHV Holandija, Fideco CG, 2004;

Izmjene i dopune dijela generalnog urbanističkog plana priobalnog pojasa Opštine Budva, sektor Kamenovo – Buljarice, Intsitut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Zavod za izgradnju Budve, 2005.

Snadbjevanje higijenski ispravnom vodom za piće, kao i za ostale potrebe, u dovoljnim količinama, sa potrebnim pritiskom i u svako doba, kao i potpuno odvođenje i tretiranje upotrebljenih voda, te sakupljanje i deponovanje otpadnih materijala, neophodni su uslovi za život naselja, razvoj gradova, turističkih kompleksa, poljoprivrednih, zanatskih i industrijskih centara.

Voda za piće je najvažnija i nezamjenjiva životna namirnica. Snadbjevanje vodom ima prvorazredni značaj, u prostornom planiranju, urbanističkim planovima određenih reona ili turističkih kompleksa.

Sandbijevanje u opštem smislu, podrazumjeva javno snadbijevanje vodom određenog područja. Javni vodovod treba da posjeduje rezerve u kapacitetu, što znači da mora da pokrije potrebe za vodom sljedećih 10 do 15 godina, i da omogući lako proširenje kapaciteta za sljedećih 25 do 30 godina. Gradska vodovodna mreža je razvedena kroz neke djelove.

Odvođenje i tretman upotrebljenih voda je nužna potreba i igra važnu ulogu u urbanizaciji gradova, određenih područja i turističkih kompleksa i predstavlja glavni uslov za higijenu i asanaciju naseljenih područja. Kanalizacija u svojoj cjelovitosti predstavlja jedan neprekidan spojen sistem odvodnje, koja obuhvata početne tačke sistema tj. sanitarne objekte i uređaje u zgradama, povezane sa kućnim instalacijama, sekundarnim kanalizacionim mrežama i glavnim kolektorima, uređajem za tretman upotrebljenih voda i upuštanje tako tretiranih voda u recipijent.

Sakupljanje, regulisanje odvođenje atmosferskih voda i bujičnih tokova je takođe važna faza za pravilnu urbanizaciju naselja, gradova i čitavih rejona u smislu zaštite od plavaljenja. Zavisno od geografskog položaja, nagiba terena, kvaliteta voda, prirode i namjene recipijenta u koji se ove vode ulijevaju, treba u planovima predvidjeti stepen tretiranja atmosferskih voda, kako ne bi došlo do degradacije recipijenta.

Na području obuhvata LSL, niti na bližem području, nema izgrađenog sistema za odvođenje otpadnih voda. Objekti imaju izgrađene septičke jame. Izradom nove kanalizacione mreže postojeće septičke jame treba priključiti na kanalizacionu mrežu.

Kanalizaciona mreža posmatranog područja formira se tako da se omogući odvodnja otpadne vode sa planiranog područja i da se na najnižoj tački upusti u postrojenje za prečišćavanje. Postrojenje je ukopano, i nalazi se uz put, u sjeverozapadnom dijelu LSL, na koti terena cca 110 mnv. Predviđen je kompaktni biološki uređaj za prečišćavanje koji je za 1000ES.

Kvalitet parametara prečišćene vode za izabrano postrojenje mora da zadovolji veličine propisane Članom 5., Pravilnika o kvalitetu otpadnih voda i načinu njihovog ispuštanja u javnu kanalizaciju i prirodni recipijent Republike Crne Gore (Sl. list RCG, br. 10/97, 21/97).

Preporučuje se upuštanje prečišćene vode u okolno tlo putem upojnog bunara ili u jarugu koja se pruža nizvodno od naselja. Nakon izgradnje sistema Rijeka Reževići predviđa se uključanje podsistema Smokov Vijenac u taj sistem.

Na osnovu sračunatih količina, dimenzionisali su se potrebni budući kolektori. Minimalni usvojeni prečnik je 160mm. Maksimalna količina otpadne vode sa posmatranog područja koju je potrebno sakupiti i odvesti iznosi 5,5 l/s.

Prilikom planiranja kanalizacione mreže vodilo se računa da se cijeli posmatrani prostor pokrije kanalizacionom mrežom vodeći računa o padu terena od sjevero-istoka ka jugo-zapadu.

Planirana nova mreža je od rebrastog polietilena, minimalnog prečnika 160mm. Na svim horizontalnim i vertikalnim lomovima trase je potrebno postaviti revizionna okna. Predviđeni kanalizacioni sistem će uslijed velikog pada imati veliki broj kaskadnih šahtova. Prilikom izrade projektna dokumentacije utvrdiće se teh. proračunom tačne dimenzije kanalizacionog cjevovoda, broj šahti, njihova dubina i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. (strana 51-53)

## **17. TEHNIČKI USLOVI ZA DISTRIBUTIVNE ELEKTROINSTALACIJE**

Shodno članu 172 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, kablovske podzemne instalacije naponskog nivoa 10 kV i više su složeni inženjerski objekti, za koje urbanističke tehničke uslove izdaje Ministarstvo turizma i održivog razvoja (član 1 Uredbe o povjeravanju dijela poslova ministarstva jedinicama lokalna samouprava, "Službeni list CG" broj 68/2017).

## **18. NISKO NAPONSKA I JAVNA RASVJETA**

Na predmetnom području NN mreža je izgrađena podzemno i nadzemno. Za planirane potrošače predvidjeti napajanje isključivo kablovskim putem po principu "ulaz-izlaz". Planiranu kablovsku nn mrežu polagati u rov na dubini 0,8 m i širini u zavisnosti od broja elektroenergetskih vodova.

Od planiranih TS 10(20)/0,4 kV izgraditi odgovarajuću mrežu javnog osvetljenja.

Osvjetljenjem planiranih saobraćajnih površina i parking prostora postići srednji nivo luminancije od oko 0,6-1 cd/m<sup>2</sup>, a da pri tom odnos minimalne i maksimalne luminancije ne pređe odnos 1:3.

Elektroenergetske vodove javnog osvetljenja postaviti podzemno u rovu dubine 0,8 m i širine u zavisnosti od broja elektroenergetskih vodova.

Na mjestima gde se očekuju veća mehanička naprezanja tla elektroenergetske vodove postaviti u kablovsku kanalizaciju ili zaštitne cijevi kao i na prilazima ispod kolovoza saobraćajnica.

Pri planiranju osvetljenja saobraćajnice i ostalih površina mora se obezbjediti minimalni osvjetljaj, koji će obezbjediti kretanje uz što veću sigurnost i komfor svih učesnika u saobraćaju, a istovremeno se potruditi da instalacija osvetljenja ima i svoju dekorativnu funkciju. Zato se pri rješavanju uličnog osvetljenja mora voditi računa o četiri osnovna mjerila kvaliteta osvetljenja: nivo sjejnosti kolovoza; podužna i opšta ravnomjernost sjajnosti; ograničavanje zaslijepljivanja – smanjenje psihološkog blještanja i vizuelno vođenje saobraćaja.

## **19. TK MREŽA**

Trasa i raspored telefonskih okana dati su na grafičkom prikazu.

Za potrebe planiranih telekomunikacionih potrošača izgraditi telekomunikacionu kanalizaciju sa odgovarajućim telekomunikacionim vodovima. Planiranu telekomunikacionu kanalizaciju - telekomunikacione vodove postaviti duž postojećih i planiranih saobraćajnih površina.

Planiranu telekomunikacionu kanalizaciju - telekomunikacione vodove postaviti podzemno. Cijevi za telekomunikacionu kanalizaciju polagati u rovu preko sloja pjeska debljine 0,1 m. Dubina rova za postavljanje telekomunikacione kanalizacije u trotoaru je 1,35 m, a u kolovozu 1,55 m.

Kapacitete telekomunikacione kanalizacije prilagoditi budućim potrebama povezivanja na mrežu objekata čija je izgradnja planirana ovim i drugim planskim dokumentom. Potrebno je izgraditi nova kablovska područja za nove pretplatike. Do planiranih objekata i novih pretplatnika u užem dijelu grada izgraditi telekomunikacione kablove za planirane pretplatike.

Planirane podzemne telekomunikacione kablove postaviti slobodno u zemlju, odnosno kroz privodnu kanalizaciju, a u rov potrebne širine (u zavisnosti od broja telekomunikacionih vodova) i dubine 0,8 m.

Na prelazu ispod kolovoza saobraćajnica kao i na svim onim mestima gde se telekomunikacioni kablovi uvode u objekte, telekomunikacione kablove postaviti kroz zaštitne cijevi. Postojeću telekomunikacionu kanalizaciju koja povezuje ATC "Budva" i Bečići, duž Jadranske magistrale, proširiti potrebnim brojem cijevi. Postojeće telekomunikacione vodove, ugrožene planiranom izgradnjom, izmjestiti na bezbjednu lokaciju tj. u koridorima postojećih i planiranih saobraćajnica.

## **20. USLOVI ZA PRIKLJUČENJE OBJEKATA NA INFRASTRUKTURU I POSEBNI TEHNIČKI USLOVI**

Prikazani su na izvodu iz LSL-a: karta vodovoda i kanalizacije, karta elektroenergetske mreže i postrojenja i karta telekomunikacija. Detaljnije tehničke uslove za priključenje ovaj Sekretarijat, po službenoj dužnosti, pribavlja za investitora.

Prilikom projektovanja, obaveza Projektanta je da poštuje tehničke preporuke EPCG koje su dostupne na sajtu [www.epcg.me](http://www.epcg.me)

Vodovodne i kanalizacione, elektro i tk instalacije u objektu i izvan njega projektovati u skladu sa važećim propisima i standardima, a priključenje objekta na naseljske infrastrukturne sisteme projektovati prema uslovima dobijenim od nadležnih javnih preduzeća i tretirati ih kroz idejna rješenja urbanističke parcele.

U slučaju kada predmetna trasa izlazi na magistralni put, ovaj Sekretarijat po službenoj dužnosti, za investitora traži i tehničke uslove od Direkcije za saobraćaj, shodno članu 16. Zakona o putevima ("Službeni list RCG", br. 42/04).

U slučaju kada se u okviru predmetne urbanističke parcele nalazi zaštitni pojas ili cjevovod regionalnog vodovoda, ovaj Sekretarijat po službenoj dužnosti, za investitora traži i tehničke uslove od Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje. Na osnovu člana 32 Pravilnika o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite i ograničenjima u tim zonama ("Službeni list CG" br. 66/09), pojas sanitarne zaštite određuje se oko glavnih cjevovoda i u zavisnosti od konfiguracije terena iznosi 2,0m od osovine cjevovoda sa obje

strane. U pojasu zaštite nije dozvoljena izgradnja objekata, postavljanje uređaja i vršenje radnji koje na bilo koji način mogu zagaditi vodu ili ugroziti stabilnost cjevovoda.

Za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju novog ili rekonstrukciju postojećeg objekta i izvođenje geoloških istraživanja i drugih radnji koje mogu trajno, povremeno ili privremeno uticati na promjene u vodnom režimu, ovaj Sekretarijat po službenoj dužnosti za investitora pribavlja vodne uslove, u skladu sa članom 114 Zakona o vodama ("Službeni list RCG" br. 27/07, "Službeni list CG" br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/11 i 52/16). Pribavljanje vodnih uslova nije potrebno za korišćenje vode koja ne prelazi obim opšte upotrebe vode i u slučaju kada novi ili rekonstruisani stambeni objekat ili manji poslovni i drugi objekat (koji se gradi u skladu sa odgovarajućim prostornim planskim dokumentom) koji se priključuje na Javni vodovod i kanalizaciju, a vodu za potrebe objekta koristi samo za piće i sanitarne potrebe.

U okviru LSL-a ne postoji zona ograničenja prepreka aerodroma. Za privremene ili stalne objekate ili djelove objekta, van zone ograničenja prepreka aerodroma, čija je visina veća od 45m, potrebno je od Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore dobiti saglasnost za izgradnju i postavljanje, kao i uslove za označavanje i održavanje. (Sigurnosni nalog broj 2016/001 rev 00, datum stupanja na snagu 01.08.2016.godine)

Prilikom projektovanja, obaveza Projektanta je da poštuje tehničke preporuke EPCG koje su dostupne na sajtu [www.epcg.me](http://www.epcg.me)

Sastavni dio ovih urbanističko tehničkih uslova su posebni uslovi za izradu projektne dokumentacije izdati od strane nadležnih službi – DOO Vodovod i kanalizacija Budve.

## 21. USLOVI ZA NESMETANO KRETANJE INVALIDNIH LICA

Obezbediti nesmetani pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti, shodno Pravilniku o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti. („Službeni list Crne Gore“ br. 43/13 i 44/15).

Obavezna primjena elemenata pristupačnosti, propisana članom 46. Pravilnika, predviđa: za ulice elemente iz člana 41, za pješačke – ulične prelaze elemente iz člana 42, 43, 44 i 45 a za javno parkiralište elemente pristupačnosti iz člana 40.

## 22. USLOVI ZA RACIONALNO KORIŠĆENJE ENERGIJE

U skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtjevima eko dizajna fluorescentnih sijalica bez integrisanih prigušnica, sijalica sa električnim pražnjenjem visokog inteziteta i prigušnica i svjetiljki za njihov rad ("Službeni list CG" broj 38/2017), od 1. januara 2020.godine, na tržištu Crne Gore neće uopšte biti dozvoljene klasične sijalice sa žarnom niti, osim ako ne bude sijalica nove tehnologije, čija je osnovna karakteristika energetska efikasnost.

U cilju smanjenja potrošnje električne energije, očuvanja životne sredine i poštovanja propisa kojim se uređuje uvođenje zahteva za eko dizajn i označavanje energetske efikasnosti, za javnu rasvetu i saobraćajnu signalizaciju preporučuje se upotreba:

- **vjetrosolarna javna rasvjeta.** U sastav jednog kompleta za stubno mesto ulazi stub, 2 LED svjetiljke, vjetrogenerator i solarni panel, i baterija koja omogućava čuvanje ovako proizvedene električne energije do 5 dana, tako da javna rasvjeta može raditi nesmetano.
- **solarna rasvjeta.** U sastav jednog kompleta za stubno mjesto ulazi stub, dva solarna modula odgovarajuće površine, kontroler, led svjetiljka odgovarajuće snage i dva akumulatora odgovarajućeg kapaciteta. Za ovu vrstu rasvjete izvode se radovi na iskopu rupe za temelj stuba i smještaj akumulatora, bez podzemnih kablova. Prilikom projektovanja pozicije i kućišta za akumulator, predvidjeti sigurnosne mjere kao ne bi bili lako dostupni neslužbenim licima;
- **LED (light-emitting diode) osvjetljenja.** LED osvjetljenje je energetska efikasno osvjetljenje sa kojim se može postići ušteda do 80% u odnosu na običnu sijalicu. LED svjetiljka emituje malu količinu energije tako da se smanjuje zagađenje okoline, a njena svjetlost je najbližnja dnevnoj. Vijek trajanja joj je između 10 i 20 godina, odnosno između 25 i 100 hiljada sati.



Takođe, proizvode se u različitim veličinama i bojama, a mogu služiti za osvjjetljenje objekata, dekorativno osvjjetljenje, javnu rasvjetu...

### **23. USLOVI ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE**

Postupiti shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“ br. 75/18) i Uredbi o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG“ BR. 20/07).

Shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“ br.75/18) i Uredbi o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG“ BR. 20/07), i podnijeti zahtjev za procijenu potrebe izrade Elaborata o proceni uticaja na životnu sredinu.

Za objekte za koje nije propisana obaveza izrade procjene uticaja na životnu sredinu, potrebno je u projektnoj dokumentaciji predvideti mere zaštite od buke u skladu sa članom 19. Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini („Službeni list CG“ br. 28/11).

Na području DUP-a nalazi se jedan broj pojedinačnih primjeraka i niz grupa maslina. Masline i maslinjaci su zaštićeni Zakonom o maslinarstvu i maslinovom ulju. Maslinjaci, kao najvažniji i ambijentalno najdragocjeniji dio potkunjica (tradicionalne seoske bašte), čuvaju se u postojećoj formi, sa izvornim suvomeđama i terasama. Nije dozvoljena izgradnja staza ili betoniranje ovih površina. Suvomeđe, suhozidi, podzidi i terase se ne smiju rušiti. Dozvoljena je njihova rekonstrukcija isključivo tradicionalnim načinom zidanja (u suvo).

Obavezno je da se sve masline sačuvaju, a da se pojedina stabla maslina i drugi vrijedni primjerci zelenila, ukoliko je to zaista neophodno, presade na novu poziciju u okviru iste urbanističke parcele uz neophodno pribavljanje odobrenja. Odobrenje za presađivanje maslina u maslinjaku izdaje organ lokalne uprave nadležan za poslove poljoprivrede – Sekretarijat za privredu opštine Budva, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za presađivanje.

**Sječenje i presađivanje maslina starih preko 100 godina je zabranjeno na osnovu člana 15. Zakona o maslinarstvu i maslinovom ulju** („Službeni list CG“ br. 45/14).

Kada su u pitanju zaštićene biljne i životinjske vrste postupati u skladu sa Rješenjem o stavljanju pod zaštitu rijetkih, prorijeđenih, endemičnih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta („Službeni list SRCG“ br.36/82). Rješenje je dostupno na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine: [www.epa.org.me](http://www.epa.org.me). Nije dozvoljeno sečenje maslina i drugog vrednog zelenila.

Ukoliko sa prilikom iskopa terena za izgradnju infrastrukturnih objekata naiđe na eventualne paleontološke ili mineraloške nalaze, koji predstavljaju geonasljeđe, obavezno je prekinuti radove, obavjestiti Agenciju, kako bi njihovi stručnjaci prikupili nalaze, odnosno izvršili neophodna istraživanja.

### **24. USLOVI ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA**

U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spasavanju („Službeni list CG“ broj 13/07, 05/08, 86/09 i 32/11) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda („Službeni list CG“ broj 79/04).

Projektnom dokumentacijom potrebno je predvideti propisane mere zaštite na radu, shodno Zakonu o zaštiti na radu („Službeni list RCG“ broj 79/04 i „Službeni listovi CG“ broj 26/10, 73/10 i 40/11).

Pri izgradnji objekata poslodavac koji izvodi radove dužan je da izradi Elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa Pravilnikom o sadržaju Elaborata o uređenju gradilišta („Službeni list RCG“ broj 04/99).

Aktivnosti od interesa za odbranu sprovoditi na osnovu Zakona o odbrani („Službeni list RCG“ br. 47/2007) i podzakonskih akata koja prizlaze iz ovog zakona.

## **25. USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH OBJEKATA UPISANIH U REGISTAR KULTURNIH DOBARA CRNE GORE I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE**

U okviru plana, odnosno predmetne lokacije, nema objekata koji su u popisu registrovanih spomenika kulture. U slučaju kada se u okviru predmetne lokacije nalazi ili je u neposrednoj blizini registrovani spomenik kulture, prema kome se treba upravljati shodno Zakonu o zaštiti kulturnih dobara ("Službeni list CG" br. 49/10 i 40/11, 44/17), ovaj Sekretarijat po službenoj dužnosti pribavlja konzervatorske uslove u skladu sa članom 102 Zakona o zaštiti kulturnih dobara. Konzervatorski uslovi čine osnov za izradu konzervatorskog projekta u skladu sa članom 103 istog zakona. Na konzervatorski projekat se pribavlja saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore.

## **26. POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA**

Za naselja i dijelove naselja koji predstavljaju nepokretna kulturna dobra od međunarodnog i nacionalnog značaja je obavezno donošenje urbanističkog projekta, što nije slučaj u ovom predmetu.

## **27. MOGUĆNOST FAZNE IZGRADNJE**

Na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i člana 76 kroz izradu idejnog rješenja može se odrediti faznost gradnje (tehničko-tehnološka i funkcionalna cjelina) objekata. Dozvoljena je fazna izgradnja, tako da konačno izgrađeni objekat ne prelazi maksimalne propisane parametre.

U slučaju fazne izgradnje ulice je potrebno uraditi idejni projekat za DUP-om planirane infrastrukturne vodove, kako bi se šahte, kanali i ostali potrebni infrastrukturni objekti izveli istovremeno sa izgradnjom kolske saobraćajnice.

## **28. NAPOMENA**

Tekstualni i grafički dio plana, kojim su propisani način izgradnje objekata, uslovi za priključenje na infrastrukturu i uslovi za uređenje urbanističke parcele, sastavni su dio urbanističko-tehničkih uslova i dostupni su na sajtu [www.budva.me](http://www.budva.me) i [www.planovidozvole.mrt.gov.me/LAMP/PlanningDocument?m=BD](http://www.planovidozvole.mrt.gov.me/LAMP/PlanningDocument?m=BD).

Investitor može graditi objekat na osnovu prijave, kod nadležne Urbanističko-građevinske inspekcije i sledeće dokumentacije propisane članom 91 važećeg zakona:

- Saglasnost glavnog gradskog arhitekta na idejno rješenje
- Ovjerenog glavnog projekta
- Izveštaja o pozitivnoj reviziji glavnog projekta
- Dokaza o osiguranju od odgovornosti projektanta koji je izradio odnosno revidenta koji je revidovao glavni projekat u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i Uredbi o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata (Sl. list CG broj 68/17)
- Ugovora o angažovanju izvođača radova
- Ugovora o angažovanju stručnog nadzora
- Dokaza o pravu svojine na zemljištu, odnosno drugom pravu na građenje na zemljištu ili dokaz o pravu svojine na objektu, odnosno drugom pravu na građenje, ako se radi o rekonstrukciji objekta

Sadržaj idejnog rješenja definisan je Stručnim uputstvom Ministarstava održivog razvoja i turizma, broj 101-26/99 od 14.03.2018.godine. Način podnošenja zahtjeva glavnom državnom arhitekti, za davanje saglasnosti na idejno rješenje preciziran je Obavještenjem MORT-a od 21.12.2017.godine.

Uputstvo i Obavještenje su dostupni na sajtu Ministrstav održivog razvoja i turizma: <http://www.mrt.gov.me/rubrike/zakonska-regulativa/137389/Zakonska-regulativa-iz-oblasti-planiranja-prostora.html>

Idejni odnosno glavni projekat, mora biti urađen u skladu sa članom 7 Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije ("Službeni list CG" broj 44/18) u elektronskoj formi plus 1 primjerak u analognoj formi za potrebe izvođenja radova na gradilištu.

## 29. PRILOZI

Kopije grafičkog i tekstualnog dijela LSL-a  
Kopija katastarskog plana i list nepokretnosti  
Tehnički uslovi DOO Vodovod i Kanalizacija Budva

### Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- Urbanističko-građevinskoj inspekciji
- a/a

Samostalni savjetnik I  
mr Mladen Ivanović dip.inž.arh.







CRNA GORA  
UPRAVA ZA NEKRETNINE  
PODRUČNA JEDINICA: BUDVA  
Broj: 917-104-DJ-387/24  
Datum: 07.06.2024.



Katastarska opština: SVETI STEFAN  
Broj lista nepokretnosti:  
Broj plana: 19  
Parcele: 1862/2, 1859/1

### KOPIJA PLANA

Razmjera: 1:1000



IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA  
Obradio: *Puric*



Ovjerava  
Službeno lice:






CRNA GORA  
UPRAVA ZA NEKRETNINE  
PODRUČNA JEDINICA: BUDVA  
Broj: 917-104-DJ-387/24  
Datum: 07.06.2024.



Katastarska opština: TUDOROVIĆI  
Broj lista nepokretnosti:  
Broj plana: 6  
Parcele: 2222, 2223, 2207, 2215, 2205/1, 2205/2  
2205/3, 2197/1, 2197/2, 2198/1, 2198/2  
2198/3, 2204/1, 2204/2, 2204/3, 2203/2  
2199/1, 2199/2, 2200/1, 2201/3, 2203/1

# KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 2500



IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA  
Obradio: Purić



Ovjerava  
Službeno lice: \_\_\_\_\_



UPRAVA ZA NEKRETNINE

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA  
BUDVA

Broj: 104-919-12665/2024

Datum: 31.05.2024.

KO: TUDOROVIĆI

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINE BUDVA SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ, za potrebe 06-332/24-382/1 izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 174 - IZVOD

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m <sup>2</sup>	Prihod
2222			5 2/71		KRUČICE-RIJEČKA NJI.	Sume 4. klase		398	0.24
2223			5 2/71		KRUČICE-RIJEČKA NJI.	Livada 5. klase		2300	8.97
								2698	9.21

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
	NIKLANOVIĆ DUŠAN ŽIVKO BLIZIKUĆE BB-SV.STEFAN SVETI STEFAN Sveti Stefan	Susvojina	1/8
	NIKLANOVIĆ DUŠAN KRSTO BLIZIKUĆE Sveti Stefan Sveti Stefan	Susvojina	1/8
	MILOŠEVIĆ DUŠAN LJILJANA UL.VUKICE MITROVIĆ BB PODGORICA	Susvojina	1/8
	NIKLANOVIĆ MILICA BLIZIKUĆE BB.SV.STEFAN SVETI STEFAN 0	Susvojina	1/6
	NIKLANOVIĆ RADMILA BLIZIKUĆE BB.SV.STEFAN SVETI STEFAN 0	Susvojina	1/6
	PETROVIĆ DUŠAN SONJA DOSITEJEVA 34 BUDVA Budva	Susvojina	1/8
	URIEFF ZORICA BLIZIKUĆE BB SV.STEFAN SVETI STEFAN 528699083	Susvojina	1/6

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).

Načelnica: 4



SONJA TOMAŠEVIĆ

Datum i vrijeme: 31.05.2024. 13:59:40

1 / 1



## UPRAVA ZA NEKRETNINE

## CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA  
BUDVA

Broj: 104-919-12666/2024

Datum: 31.05.2024

KO: TUDOROVIĆI

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINE BUDVA SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ, , za potrebe izdaje se

## LIST NEPOKRETNOSTI 261 - PREPIS

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m <sup>2</sup>	Prihod
2207			5 2/71		BLIZIKUĆE	Pašnjak 3. klase NASLJEDE		1493	1.64
								1493	1.64

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
	ANDJUS NIKOLA UL.ULOFA PALMEA BR.25,BEOGRAD BEOGRAD Beograd	Susvojina	1/2
	ANDJUS RADISLAV UL.GANDIJEVA BR.39-B.N.BEOGRAD NOVI BEOGRAD Beograd	Susvojina	1/2

## Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



4 Načelnica: 4

  
SONJA TOMAŠEVIĆ



UPRAVA ZA NEKRETNINE

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA  
BUDVA

Broj: 104-919-12667/2024

Datum: 31.05.2024.

KO: TUDOROVIĆI

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINE BUDVA SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ, , za potrebe izdaje se

## LIST NEPOKRETNOSTI 175 - IZVOD

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m <sup>2</sup>	Prihod
2215			5 2/71		ZA PEČA	Livada 5. klase		597	2.33
								597	2.33

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
	NIKLANOVIĆ DUŠAN ŽIVKO BLIZIKUĆE BB-SV.STEFAN SVETI STEFAN Sveti Stefan	Susvojina	1/8
	NIKLANOVIĆ DUŠAN KRSTO BLIZIKUĆE Sveti Stefan Sveti Stefan	Susvojina	1/8
	MILOŠEVIĆ DUŠAN LJILJANA UL.VUKICE MITROVIĆ BB PODGORICA	Susvojina	1/8
	NIKLANOVIĆ MILICA BLIZIKUĆE BB.SV.STEFAN SVETI STEFAN 0	Susvojina	1/6
	NIKLANOVIĆ RADMILA BLIZIKUĆE BB.SV.STEFAN SVETI STEFAN 0	Susvojina	1/6
	PETROVIĆ DUŠAN SONJA DOSITEJEVA 34 BUDVA Budva	Susvojina	1/8
	URIEFF ZORICA BLIZIKUĆE BB SV.STEFAN SVETI STEFAN 528699083	Susvojina	1/6

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).

Načelnica: 4  
  
SONJA TOMAŠEVIĆ



Datum i vrijeme: 31.05.2024. 14:01:34

1 / 1





## UPRAVA ZA NEKRETNINE

## CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA  
BUDVA

Broj: 104-919-12668/2024

Datum: 31.05.2024

KO: TUDOROVIĆI

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINE BUDVA SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ, , za potrebe izdaje se

## LIST NEPOKRETNOSTI 607 - PREPIS

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m <sup>2</sup>	Prihod
2205	1		4 9/23	18/12/2023	BLIZI KUĆE	Šume 3. klase KUPOVINA		3401	3,06
2205	2		4 9/23	18/12/2023	BLIZI KUĆE	Nekategorisani putevi KUPOVINA		276	0,00
2205	3		4 9/23	18/12/2023	BLIZI KUĆE	Šume 3. klase KUPOVINA		23	0,02
								3700	3,08

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
	FIBA DOO - - 0	Susvojina	8/10
	ACAR SELAHATTIN - - P TUR U055458475	Susvojina	2/10

Podaci o teretima i ograničenjima							
Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
2205	1			1	Šume 3. klase	18/12/2023 13:9	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UZZ BR.1233/22 OD 13.10.2022. G NOTARA TOMANOVIĆ NIKOLE IZ BUDVE ZAKLJIZMEĐU FIBA DOO BUDVA KAO PRODAVCA I KUZMINA TATIANA EVGENJEVNA IZ RUSKE FEDERACIJE KAO KUPCA KOJI ZA PREDMET IMA OBJEKAT U IZGRADNJI OZN KAO C UKUPNE NETO POV.349,51 M2 ,A BRUTO POV.425,66M2 U SKLADU SA UT USLOVIMA 06-332/21-497/3 OD 24.6.2021.G.
2205	2			1	Nekategorisani putevi	18/12/2023 13:12	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UZZ BR.1233/22 OD 13.10.2022. G NOTARA TOMANOVIĆ NIKOLE IZ BUDVE ZAKLJIZMEĐU FIBA DOO BUDVA KAO PRODAVCA I KUZMINA TATIANA EVGENJEVNA IZ RUSKE FEDERACIJE KAO KUPCA KOJI ZA PREDMET IMA OBJEKAT U IZGRADNJI OZN KAO C UKUPNE NETO POV.349,51 M2 ,A BRUTO POV.425,66M2 U SKLADU SA UT USLOVIMA 06-332/21-497/3 OD 24.6.2021.G.
2205	3			1	Šume 3. klase	18/12/2023 13:12	Zabilježba neposredne izvršnosti notarskog zapisa UZZ BR.1233/22 OD 13.10.2022. G NOTARA TOMANOVIĆ NIKOLE IZ BUDVE ZAKLJIZMEĐU FIBA DOO BUDVA KAO PRODAVCA I KUZMINA TATIANA EVGENJEVNA IZ RUSKE FEDERACIJE KAO KUPCA KOJI ZA PREDMET IMA OBJEKAT U IZGRADNJI OZN KAO C UKUPNE NETO POV.349,51 M2 ,A BRUTO POV.425,66M2 U SKLADU SA UT USLOVIMA 06-332/21-497/3 OD 24.6.2021.G.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Načelnica: *Sonja Tomašević*  
SONJA TOMAŠEVIĆ



3600000322



104-919-12669/2024

UPRAVA ZA NEKRETNINE

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA  
BUDVA

Broj: 104-919-12669/2024

Datum: 31.05.2024.

KO: TUDOROVIĆI

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINE BUDVA SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ, , za potrebe izdaje se

## LIST NEPOKRETNOSTI 54 - IZVOD

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m <sup>2</sup>	Prihod
2197	1		5 9/23	18/12/2023	GLAVICA	Šume 3. klase KUPOVINA		2413	2,17
2197	2		5 9/23	18/12/2023	GLAVICA	Nekategorisani putevi KUPOVINA		55	0,00
								2468	2,17

Podaci o vlasniku ili nosiocu				
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto		Osnov prava	Obim prava
	DJURAŠEVIĆ BUDIMIR VASO BLIZIKUĆE Sveti Stefan Sveti Stefan		Svojina	1/1

Podaci o teretima i ograničenjima							
Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
2197	1			1	Šume 3. klase	18/12/2023 12:55	POSTOJ. APART.-TURIS. OBJ. 1 POVR. 32 M2 P1 SA PD1-AOART. POV.25 M2 U P. PD BR 2- APART. POVR.28 M2 NA P1 2 POV.67M2 SPRAT. P SA PD1 APAR. 57 M2 U P PD2 APART. POV.30 M2 NA P1 I PD3APART. 27 M2 NA P1 BR.4 POVR. 117 M2 NA P SA PD1 APART. POV.32 U P I PD2 APART. 67 M2 U P. BR.5POVR. 25 M2NA P SA PD1 APART. 18 M2 I BR. POVR. 33 M2 NA P SA PD1 APART. 27 U P. ZA KOJE NEMA GRADJEVINSKU DOZVOLU
2197	2			1	Nekategorisani putevi	18/12/2023 12:56	POSTOJ. APART.-TURIS. OBJ. 1 POVR. 32 M2 P1 SA PD1-AOART. POV.25 M2 U P. PD BR 2- APART. POVR.28 M2 NA P1 2 POV.67M2 SPRAT. P SA PD1 APAR. 57 M2 U P PD2 APART. POV.30 M2 NA P1 I PD3APART. 27 M2 NA P1 BR.4 POVR. 117 M2 NA P SA PD1 APART. POV.32 U P I PD2 APART. 67 M2 U P. BR.5POVR. 25 M2NA P SA PD1 APART. 18 M2 I BR. POVR. 33 M2 NA P SA PD1 APART. 27 U P. ZA KOJE NEMA GRADJEVINSKU DOZVOLU

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



u Načelnica: 4

*Sonja Tomašević*  
SONJA TOMAŠEVIĆ



## UPRAVA ZA NEKRETNINE

## CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA  
BUDVA

Broj: 104-919-12670/2024

Datum: 31.05.2024

KO: TUDOROVIĆI

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINE BUDVA SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ, , za potrebe izdaje se

## LIST NEPOKRETNOSTI 237 - PREPIS

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m <sup>2</sup>	Prihod
2198	1		5 9/23	18/12/2023	ZA PEĆE	Voćnjak 3. klase KUPOVINA		527	11.36
2198	1		5 9/23	18/12/2023	ZA PEĆE	Dvoršte KUPOVINA		500	0.90
2198	1	1	5 9/23	18/12/2023	ZA PEĆE	Porodična stambena zgrada GRADENJE		153	0.90
2198	2		5 9/23	18/12/2023	ZA PEĆA	Nekategorisani putevi		19	0.35
2198	3		5 9/23	18/12/2023	ZA PEĆA	Nekategorisani putevi ODLUKA DRŽAVNOG ORGANA		4	0.30
2199	1		5 9/23	18/12/2023	RIJEČKA NJIVA	Pašnjak 2. klase		297	0.35
2199	2		5 9/23	18/12/2023	RIJEČKA NJIVA	Nekategorisani putevi ODLUKA DRŽAVNOG ORGANA		12	0.30
								1512	12.90

Podaci o vlasniku ili nosiocu				
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto		Prava	Obim prava
	DRAGIŠIĆ MILO DRAGO SVETI STEFAN BB Sveti Stefan Sveti Stefan		Svojina	1/1

Podaci o objektima i posebnim djelovima						
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobjnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
2198	1	1	Porodična stambena zgrada	919	P 153	Svojina DRAGIŠIĆ MILO DRAGO SVETI STEFAN BB Sveti Stefan Sveti

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).

Načelnica: 4



*Sonia Tomasević*

SONJA TOMAŠEVIĆ



## UPRAVA ZA NEKRETNINE

## CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA  
BUDVA

Broj: 104-919-12671/2024

Datum: 31.05.2024

KO: TUDOROVIĆI

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINE BUDVA SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ, , za potrebe izdaje se

## LIST NEPOKRETNOSTI 424 - PREPIS

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m <sup>2</sup>	Prihod
2204	1		4 9/23	18/12/2023	BLIZI KUĆE	Pašnjak 3. klase NASLJEDE		472	0.52
2204	2		4 9/23	18/12/2023	BLIZI KUĆE	Nekategorisani putevi NASLJEDE		86	0.20
2204	3		4 9/23	18/12/2023	BLIZI KUĆE	Pašnjak 3. klase NASLJEDE		29	0.33
								587	0.55

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
	POLLAK UNA ZAHUMSKA BR.65,ZVEZDARA BEOGRAD 0	Svojina	1/1

Podaci o teretima i ograničenjima							
Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
2204	1			1	Pašnjak 3. klase	18/12/2023 13:6	Hipoteka U KORIST DRŽAVE CRNE GORE,PORESKO POTRAŽIVANJE PO ZAKLJ. PORESKE UPRAVE PODRUČNA JED.BUDVA BROJ 03/14-4/1593-2/08 OD 21-12-2011 GOD.U IZNOSU 5.283,00 EURA
2204	1			2	Pašnjak 3. klase	18/12/2023 13:7	Zabilježba spora KOJI SE VODI PRED OSN.SUDOMIZ KOTORA P.BR. 1195/19.OD 19.9.2019.G PO TUŽBI TRIFKOVIĆ OLIVERE IZ BEOGRADA PROTIV TUŽENE POLLAK UNE IZ BEOGRADA RADI UTVRĐENJA PRAVA SVOJINE .
2204	2			1	Nekategorisani putevi	18/12/2023 13:8	Hipoteka U KORIST DRŽAVE CRNE GORE,PORESKO POTRAŽIVANJE PO ZAKLJ. PORESKE UPRAVE PODRUČNA JED.BUDVA BROJ 03/14-4/1593-2/08 OD 21-12-2011 GOD.U IZNOSU 5.283,00 EURA
2204	2			2	Nekategorisani putevi	18/12/2023 13:8	Zabilježba spora KOJI SE VODI PRED OSN.SUDOMIZ KOTORA P.BR. 1195/19.OD 19.9.2019.G PO TUŽBI TRIFKOVIĆ OLIVERE IZ BEOGRADA PROTIV TUŽENE POLLAK UNE IZ BEOGRADA RADI UTVRĐENJA PRAVA SVOJINE .
2204	3			1	Pašnjak 3. klase	18/12/2023 13:8	Hipoteka U KORIST DRŽAVE CRNE GORE,PORESKO POTRAŽIVANJE PO ZAKLJ. PORESKE UPRAVE PODRUČNA JED.BUDVA BROJ 03/14-4/1593-2/08 OD 21-12-2011 GOD.U IZNOSU 5.283,00 EURA

Podaci o teretima i ograničenjima							
Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
2204	3			2	Pašnjak 3. klase	18/12/2023 13:8	Zabiljezba spora KOJI SE VODI PRED OSN.SUDOMIZ KOTORA P.BR. 1195/19.OD 19.9.2019.G PO TUZBI TRIFKOVIĆ OLIVERE IZ BEOGRADA PROTIV TUŽENE POLLAK UNE IZ BEOGRADA RADI UTVRĐENJA PRAVA SVOJINE .

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



u Načelnica:

*Sonja Tomasević*

SONJA TOMASEVIĆ





## UPRAVA ZA NEKRETNINE

## CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA  
BUDVA

Broj: 104-919-12672/2024

Datum: 31.05.2024.

KO: TUDOROVIĆI

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINE BUDVA SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ, , za potrebe izdaje se

## LIST NEPOKRETNOSTI 312 - IZVOD

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m <sup>2</sup>	Prihod
2203	1		4 9/23	18/12/2023	BLIZI KUĆE	Vinograd 3. klase KUPOVINA		358	784.38
2203	2		4 9/23	18/12/2023	BLIZI KUĆE	Pašnjak 3. klase KUPOVINA		1383	1.52
2203	2	1	4 9/23	18/12/2023	BLIZI KUĆE	Ruševina raznog objekta KUPOVINA		29	0.00
								1770	785.90

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
	ČOLAKOVIĆ SIDIKA JOVANA TOMAŠEVIĆA 49.ŠUŠANJ ŠUŠANJ-BAR Bar	Svojina	1/1

Podaci o objektima i posebnim djelovima						
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
2203	2	1	Ruševina raznog objekta KUPOVINA	0	P 29	Svojina ČOLAKOVIĆ SIDIKA JOVANA TOMAŠEVIĆA 49.ŠUŠANJ ŠUŠANJ-BAR Bar

## Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).

Načelnica:



SONJA TOMAŠEVIĆ



## UPRAVA ZA NEKRETNINE

## CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA  
BUDVA

Broj: 104-919-12673/2024

Datum: 31.05.2024.

KO: TUDOROVIĆI

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINE BUDVA SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ, , za potrebe izdaje se

## LIST NEPOKRETNOSTI 34 - IZVOD

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m <sup>2</sup>	Prihod
2200	1		5 9/23	18/12/2023	GLAVICA	Dvoršte KUPOVINA		319	0.00
2200	1	1	5 9/23	18/12/2023	GLAVICA	Zgrada za odmor(vikendica) KUPOVINA		72	0.00
2201	3		5 9/23	18/12/2023	NA BOGOV BRIJEG	Pašnjak 2. klase KUPOVINA		30	0.04
								421	0.04

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
	KUKRIĆ IVANA MILOSA TREBINICA BR. 94 PANČEVO	Svojina	1/1

Podaci o objektima i posebnim djelovima					
Broj Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
2200	1	Zgrada za odmor(vikendica) KUPOVINA	0	P1 72	Svojina KUKRIĆ IVANA MILOSA TREBINICA BR. 94 PANČEVO
2200	1	Stambeni prostor KUPOVINA	1	P 51	Svojina KUKRIĆ IVANA MILOSA TREBINICA BR. 94 PANČEVO
2200	1	Stambeni prostor KUPOVINA	2	P1 52	Svojina KUKRIĆ IVANA MILOSA TREBINICA BR. 94 PANČEVO

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).

Načelnica: *[Signature]*  
SONJA TOMAŠEVIĆ





UPRAVA ZA NEKRETNINE

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA  
BUDVA

Broj: 104-919-12674/2024

Datum: 31.05.2024.

KO: TUDOROVIĆI

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINE BUDVA SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ, , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 312 - IZVOD

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m <sup>2</sup>	Prihod
2203	1		4 9/23	18/12/2023	BLIZI KUĆE	Vinograd 3. klase KUPOVINA		358	784.38
								358	784.38

Podaci o vlasniku ili nosiocu				
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto		Osnov prava	Obim prava
	ČOLAKOVIĆ SIDIKA JOVANA TOMAŠEVIĆA 49.ŠUŠANJ ŠUŠANJ-BAR Bar		Svojina	1/1

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).

Načelnica:   
SONJA TOMAŠEVIĆ





UPRAVA ZA NEKRETNINE

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA  
BUDVA

Broj: 104-919-12675/2024

Datum: 31.05.2024.

KO: SVETI STEFAN

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINE BUDVA SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ, , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 512 - IZVOD

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m <sup>2</sup>	Prihod
1862	1		19 19		BLIZIKUĆE	Njiva 5. klase KUPOVINA		312	2.03
								312	2.03

Podaci o vlasniku ili nosiocu				
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto		Osnov prava	Obim prava
	IVANOVIĆ MARKA SLOBODAN UL.TEOD.BOROCKOG 29,BEOGRAD BEOGRAD Beograd		Susvojina	1/2
	IVANOVIĆ ŽIVOMIRA VEROSLAVA UL.PANTE TUTUNDIĆA 3/1,N.BEOG NOVI BEOGRAD Beograd		Susvojina	1/2

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Načelnica: 9

SONJA TOMAŠEVIĆ



UPRAVA ZA NEKRETNINE

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA  
BUDVA

Broj: 104-919-12676/2024

Datum: 31.05.2024.

KO: SVETI STEFAN

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINE BUDVA SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ, , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 1055 - IZVOD

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m <sup>2</sup>	Prihod
1859	1		19 25/19	26/08/2019	SVETI STEFAN	Nekategorisani putevi ODLUKA DRŽAVNOG ORGANA		1700	0.00
								1700	0.00

Podaci o vlasniku ili nosiocu				
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto		Osnov prava	Obim prava
6036000005950	CRNA GORA		Svojina	1/1
0000002903000	OPŠTINA BUDVA BUDVA Budva		Raspolaganje	1/1


Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



u Načelnica:

SONJA TOMAŠEVIĆ




**IZVOD IZ LSL-a Blizikuće**  
**(Službeni list CG-opštinski propisi br. 23/14 i 21/14)**

**Karta parcelacija-regulacija**

mr Mladen Ivanović dipl. inž. arh.



**Budva 30.08.2024.**



**IZVOD IZ LSL-a Blizikuće**

(Službeni list CG-opštinski propisi br. 23/14 i 21/14)

**Karta koordinatne tačke**

mr Mladen Ivanović dipl. inž. arh.

Budva 30.08.2024.






b699 6575241.72 4678338.86  
b900 6575228.65 4678322.16  
b901 6575226.64 4678319.29  
b902 6575256.97 4678316.73  
b903 6575257.05 4678311.82  
b904 6575257.72 4678297.82  
b905 6575254.96 4678297.46  
b906 6575246.33 4678297.18  
b907 6575239.32 4678295.48  
b908 6575231.34 4678296.21  
b909 6575224.89 4678295.28  
b910 6575227.25 4678307.40  
b911 6575229.23 4678313.56  
b912 6575232.59 4678319.08  
b913 6575270.52 4678367.55  
b914 6575274.29 4678374.03  
b915 6575276.18 4678381.29  
b916 6575277.33 4678381.09  
b917 6575281.76 4678380.85  
b918 6575288.51 4678379.63  
b919 6575284.28 4678368.79  
b920 6575281.00 4678360.76  
b921 6575276.87 4678357.72  
b922 6575273.31 4678356.56  
b923 6575271.80 4678355.67  
b924 6575270.10 4678353.59  
b925 6575263.16 4678338.93  
b926 6575259.02 4678326.49  
b927 6575257.76 4678320.47  
b928 6575280.49 4678321.08  
b929 6575286.32 4678321.24  
b930 6575289.15 4678334.80  
b931 6575293.82 4678347.91  
b932 6575292.74 4678348.71  
b933 6575291.54 4678352.17  
b934 6575294.83 4678363.54  
b935 6575299.57 4678382.56  
b936 6575301.50 4678389.53  
b937 6575301.74 4678394.46  
b938 6575300.68 4678396.22  
b939 6575296.82 4678408.09  
b940 6575294.40 4678403.72  
b941 6575288.54 4678401.43  
b942 6575284.67 4678390.54  
b943 6575276.28 4678386.72  
b943a 6575276.36 4678384.00  
b944 6575281.26 4678387.13  
b945 6575279.04 4678414.54  
b946 6575274.05 4678414.13  
b947 6575273.97 4678415.16  
b948 6575276.48 4678423.52  
b949 6575283.98 4678427.97  
b950 6575291.61 4678429.23  
b951 6575294.34 4678416.89  
b952 6575183.35 4678490.71  
b953 6575189.98 4678499.10  
b954 6575216.01 4678521.48  
b955 6575220.57 4678526.54  
b956 6575223.73 4678532.57  
b957 6575224.26 4678534.01  
b958 6575224.67 4678534.84  
b959 6575225.24 4678535.57  
b960 6575232.94 4678535.76  
b961 6575237.79 4678535.87  
b962 6575244.51 4678534.39  
b963 6575253.01 4678537.46  
b964 6575257.35 4678537.30  
b965 6575260.86 4678536.67  
b966 6575260.32 4678530.21  
b967 6575249.83 4678514.49  
b968 6575247.25 4678494.12  
b969 6575261.98 4678479.81  
b970 6575268.57 4678477.71  
b971 6575275.88 4678473.08  
b972 6575279.98 4678465.45  
b973 6575285.91 4678440.42  
b974 6575285.42 4678436.31  
b975 6575282.39 4678433.50  
b976 6575279.67 4678432.36  
b977 6575275.41 4678429.81  
b978 6575272.03 4678426.17  
b979 6575270.85 4678425.91  
b980 6575263.41 4678424.50  
b981 6575256.20 4678424.04  
b982 6575251.57 4678424.28  
b983 6575244.73 4678424.00  
b984 6575245.23 4678394.86  
b985 6575245.31 4678390.11  
b986 6575245.38 4678383.55  
b987 6575245.79 4678363.15  
b988 6575252.12 4678364.03  
b989 6575258.27 4678365.08  
b990 6575261.85 4678364.32  
b991 6575266.58 4678370.63  
b992 6575270.42 4678378.03  
b993 6575271.29 4678386.32  
b994 6575270.56 4678395.30  
b995 6575268.98 4678414.80  
b996 6575269.31 4678419.87  
b996a 6575271.08 4678424.63  
b997 6575252.55 4678352.70  
b998 6575249.31 4678350.59  
b999 6575245.45 4678350.89

c1 6575222.83 4678360.67  
c2 6575220.75 4678362.49  
c3 6575220.13 4678365.18  
c4 6575222.85 4678397.38  
c5 6575226.29 4678398.48  
c6 6575228.12 4678421.83  
c7 6575222.37 4678450.75  
c8 6575218.32 4678450.72  
c9 6575213.05 4678450.55  
c10 6575210.97 4678450.63  
c11 6575203.31 4678449.79  
c11a 6575203.38 4678446.54  
c12 6575202.46 4678455.60  
c13 6575203.14 4678464.29  
c14 6575204.93 4678480.05  
c15 6575200.43 4678480.17  
c16 6575194.95 4678480.38  
c17 6575191.92 4678480.57  
c18 6575180.35 4678480.46  
c19 6575180.28 4678479.55  
c20 6575180.24 4678478.64  
c21 6575179.52 4678462.55  
c22 6575179.85 4678460.62  
c23 6575180.88 4678448.97  
c24 6575182.38 4678447.39

c25 6575182.35 4678446.49  
c26 6575186.44 4678446.16  
c27 6575188.02 4678445.31  
c28 6575191.77 4678443.23  
c29 6575193.38 4678442.55  
c30 6575196.95 4678441.19  
c31 6575204.22 4678438.29  
c32 6575206.45 4678427.67  
c33 6575207.84 4678418.38  
c34 6575207.99 4678407.95  
c35 6575208.35 4678400.57  
c36 6575204.83 4678387.08  
c37 6575216.20 4678389.26  
c38 6575219.26 4678390.53  
c39 6575219.74 4678396.26  
c39a 6575220.90 4678396.76  
c40 6575217.48 4678389.44  
c41 6575215.30 4678365.96  
c42 6575211.21 4678365.69  
c43 6575203.54 4678369.00  
c44 6575196.03 4678371.59  
c45 6575188.22 4678373.02  
c46 6575188.98 4678385.29  
c46a 6575181.40 4678392.33  
c47 6575195.61 4678385.33  
c48 6575180.02 4678393.68  
c48a 6575176.75 4678396.47  
c49 6575175.18 4678398.28  
c50 6575171.70 4678401.81  
c51 6575166.51 4678401.89  
c52 6575161.76 4678402.95  
c53 6575155.85 4678406.31  
c53a 6575151.95 4678408.91  
c54 6575150.50 4678409.60  
c55 6575149.30 4678410.46  
c56 6575144.71 4678412.83  
c57 6575138.36 4678415.50  
c58 6575131.69 4678416.91  
c59 6575129.95 4678415.71  
c60 6575120.71 4678407.91  
c61 6575119.85 4678407.15  
c62 6575113.96 4678392.88  
c63 6575105.64 4678393.93  
c64 6575102.25 4678394.30  
c65 6575097.90 4678396.49  
c66 6575087.28 4678396.59  
c67 6575091.25 4678372.37  
c68 6575089.67 4678372.87  
c69 6575102.48 4678372.01  
c70 6575103.59 4678372.42  
c71 6575105.04 4678373.08  
c72 6575107.89 4678373.88  
c73 6575114.50 4678375.07  
c74 6575131.77 4678379.81  
c75 6575148.61 4678384.16  
c76 6575150.42 4678381.20  
c77 6575155.31 4678377.56  
c78 6575167.36 4678371.01  
c79 6575188.23 4678373.11  
c80 6575177.69 4678373.07  
c81 6575153.95 4678364.73  
c82 6575142.83 4678354.95  
c83 6575138.84 4678350.28  
c84 6575129.21 4678341.96  
c85 6575117.56 4678336.87  
c86 6575106.33 4678333.86  
c87 6575102.56 4678352.03  
c88 6575100.39 4678361.03  
c89 6575099.79 4678366.06  
c90 6575089.66 4678372.28




**IZVOD IZ LSL-a Blizikuće**  
**(Službeni list CG-opštinski propisi br. 23/14 i 21/14)**

**Karta saobraćaj**  
mr Mladen Ivanović dipl. inž. arh.

*[Signature]*

**Budva 30.08.2024.**





**IZVOD IZ LSL-a Blizikuće**


(Službeni list CG-opštinski propisi br. 23/14 i 21/14)

**Karta hidrotehnika**

mr Mladen Ivanović dipl. inž. arh.

*Mladen Ivanović*  
MP  
Budva 30.08.2024.






**IZVOD IZ LSL-a Blizikuće**  
**(Službeni list CG-opštinski propisi br. 23/14 i 21/14)**

**Karta elektro mreža**  
mr Mladen Ivanović dipl. inž. arh.

**Budva 30.08.2024.**






**IZVOD IZ LSL-a Blizikuće**  
**(Službeni list CG-opštinski propisi br. 23/14 i 21/14)**

**Karta telekomunikacija**

mr Mladen Ivanović dipl. inž. arh.

  
  
**Budva 30.08.2024.**



**IZVOD IZ LSL-a Blizikuće**  
(Službeni list CG-opštinski propisi br. 23/14 i 21/14)

**Karta namjena**

mr Mladen Ivanović dipl. inž. arh.

  
  
**Budva 30.08.2024.**

	GRANICA PLANA - LSL
	SAOBRAĆAJNE POVRŠINE
	TROTOAR
	PJEŠAČKE POVRŠINE
	JAVNI PARKING I GARAŽA
	OŠTEĆENA SEOSKA CJELINA PREOBLIKOVANJE - PO
	STANOVANJE - SMG
	TURISTIČKO NASELJE - T2
	POVRŠINE ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE
	POVRŠINE HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE
	POVRŠINE TELEKOMUNIKACIONE INFRASTRUKTURE
POVRŠINE ZA PEJZAŽNO UREĐENJE	
	POVRŠINE JAVNE NAMJENE
	POVRŠINE ZA SPECIJALNE NAMJENE
	ZELENI POJAS
	SAKRALNA ARHITEKTURA (crkve, manastiri, samostani...)
	POVRŠINA ZA VJERSKE OBJEKTE
	VODENE POVRŠINE
	ELEKTROVOD 110 kV
	ELEKTROVOD 35 kV